

# FER IGRA



Broj 12 i Podgorica, decembar 2016.

Revija Sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore

TRAGEDIJA

CIJELI SVIJET JE ŠAPEKOENSE

STRANA 16

PREDSJEDNICI SINDIKATA FUDBALERA  
GRČKE I ŠVAJCARSKE ZA „FER IGRU“

NOVA LIGA ŠAMPIONA  
RAJ ZA VELIKE  
PROBLEM ZA MALE

STRANE 4, 5, 6 i 7



SARADNJA FSCG I SPFCG


ZAJEDNO  
U BORBI  
ZA PRAVA  
IGRAČA

STRANA 17



SIMBOL CRNOGORSKOG KLUPSKOG FUDBALA  
IVAN JABLJAN –  
ZANIMANJE GOLGETER

STRANE 8 i 9



SPFCG je i ove godine sproveo akciju glasanja za najbolji tim svijeta "World XI", koji proglašava FIFPro.

Uglasanju je učestvovao 426 fudbalera iz svih klubova Prve i Druge CFL.

Po riječima najboljih fudbalera svijeta, ovakav način izbora

je najrealniji i njima najdraži, jer je to jedini globalni izbor u kojem glasaju isključivo njihove kolege – fudbaleri.

Na tradicionalnoj svečanosti, 7. januaru naredne godine, saznaćemo kojih 11 fudbalera je izabранo u najbolji tim svijeta, ali i to kako su glasali domaći igrači.



# ŽELJKO JANOVIĆ, PREDSJEDNIK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA

# Vaša budućnost je naša briga – SREĆNA NOVA 2017. GODINA

Poštovani fudbaleri,

završen je prvi dio sezone, znam da niste svi zadovoljni onim što ste pokazali na terenu i rezultatima svojih klubova, ali se nadam da će godinu koju ispraćamo, ipak, pamtitи po lijepim stvarima koje fudbal i sport donose, te da će praznike koji slijede, provesti u sreći i dobrom raspoloženju.

U 2017.radićemo intenzivno na razvoju naše organizacije u cilju proširenja spektra usluga za naše članove. Zajedno smo postavili dobre temelje, i budite sigurni da će kako sada, tako i u budućnosti, unapređenje i zaštita vaših prava biti naš osnovni zadatak.

S tim u vezi, na isteku godine potpisali smo Memorandum o saradnji sa FSCG, i taj dokument predstavlja okvir u kojem će se u narednom periodu kretati saradnja između FSCG i SPFCG. Ona će, svakako, ići u pravcu osnaživanja profesionalizma u našem fudbalu, što će biti ključni benefit upravo za vas igrače, a samim tim i za naš fudbal uopšte.

Kakva je praksa u svijetu, možete da procitate i u ovom broju magazina „Fer igra“, u razgovoru sa predsjednikom Sindikata profesionalnih fudbalera Grčke, koji je, uprkos ekonomskoj krizi u toj zemlji, uspio da izdejstvuje da svi igrači prve i druge lige imaju profesionalne ugovore.

Razgovarali smo i sa našim kolegom iz Švajcarske na tu temu, a suština je ista – fudbaler mora da ima ista prava gdje god da igra, mora da ima zagarantovanu isplatu dogovorene, i ugovorom potvrđene, zarade.

To je bila i glavna tema nedavno održanog Kongresa FIF-Pro, na kome je istaknuto da je od vitalnog značaja potpisivanje globalnog kolektivnog ugovora sa krovnom svjetskom fudbalskom organizacijom.

A slijedeći uputstva i svjetski trend u popularnosti ženskog fudbala, u proteklom periodu SPFCG je pojačao aktivnosti u tom pravcu. Naše fudbalerke su, tako, učestvovale u premijernom-istorijskom glasanju za najbolji ženski tim svijeta, koji će biti izabran prvi put i istovremeno sa najboljom muškom ekipom. Naši fudbaleri su, već tradicionalno, glasači u toj globalnoj anketi, a sada su im se pridružile i naše dame u kopačkama.

U ovom broju magazina osvrnućemo se na sjajne rezultate Budućnosti u prvom dijelu šampionata, a predstaviti i Ivana Jablana, vama dobro poznatog golgetera, koji je u svakoj sezoni crnogorskog šampionata upisao bar po jedan pogodak – 11 godina zaredom „vječiti mladić“ sa Cetinja rešeta mreže na našim terenima, što je zaista kuriozitet.

Nažalost, godinu na izmaku pamtićemo i po tragičnom događaju i stradanju igrača brazilske Šapekoense, u avionskoj nesreći.

Tragedija koja se dogodila je, sa druge strane, pokazala snagu fudbala – ujedinjena u bolu, cijela fudbalska planeta obavezala se da mladići, koji su izgubili živote spremajući se za najvažniju utakmicu u njihovim karijerama, nikada neće biti zaboravljeni, a da će klub, koji je bio u velikom usponu, nastaviti da živi.

## SADRŽAJ



ISTRAŽIVANJE FIFPRO  
ZABRINJAVAĆUĆI  
PODACI  
Strana 15

STABILIZACIJA  
PODGORIČKOG KLUBA  
NOVI MODEL  
BUDUĆNOSTI  
Strana 12

REPREZENTACIJA CG PROMIJENILA SASTAV  
SOKOLI SA DOMAĆIM KRILIMA  
Strane 10 i 19

PRIČA O  
ENGLESKOJ  
SENZACIJI  
VARDI – OD  
AUTSAJDERA  
DO ZVIJEZDE  
Strane 18 i 19



## INTERVJU - PANAJOTIS KORBOS, PREDSJEDNIK SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA GRČKE

# Teškoće su veće nego ranije, ali situacija je još pod kontrolom

Predsjednik Sindikata profesionalnih fudbalera Grčke (PSAP) Panajotis Korbos u razgovoru za "Fer igru" govori o aktuelnoj situaciji u fudbalu u toj zemlji, objašnjava kako svi fudbaleri prve i druge lige imaju profesionalne ugovore i šta su osnovni problemi grčkog fudbala.

**Kakva je situacija u grčkom fudbalu kada je u pitanju status fudbalera, njihova prava i obaveze?**

"Igrači imaju zagarantovana profesionalna prava, koja su zaštićena kolektivnim ugovorom. U profesionalnom fudbalu Grčka ima regulisana pravila i zakone, koji su na snazi, ali je veoma važno nadgledati njihovo sprovodenje. Svako zna kakve su mu obaveze, ali mnogi se ne pridržavaju toga i čine sve da izbjegnu ispunjavanje istih."

Kašnjenje u isplataima je realnost u Grčkoj, ali PSAP teži, u realnim osnovama i duhu saradnje, da ukaže na situaciju u cilju da negativne posljedice po naše kolege budu što manje. Institucionalno, igrači u Grčkoj su zaštićeni i mogu da računaju na pomoć PSAP. Teškoće su veće nego prethodnih godina, ali situacija je još pod kontrolom".

Koji je glavni problem Sindikata?

"Najveća ograničenja sa kojim se naš Sindikat susreće vezan je za drugu ligu, koja, nažalost, to sada nema sponzora za TV prava, niti glavnog sponzora. Zbog toga su prihodi klubova eks tremno ograničeni i čini se da pod ovim okolnostima neće svi klubovi uspeti da završe prvenstvo".

Uprkos ekonomskoj krizi u Grčkoj uspjeli ste da regulišete da svi igrači prve i druge lige moraju da budu



## NOVA LIGA ŠAMPIONA - JAČANJE "VELIKIH", SLABLJENJE "MALIH"

**Šta mislite o novom formatu Lige šampiona, koji bi trebalo da stupi na snagu 2018, ali i mogućnosti da najbogatiji klubovi osnuju sopstveno takmičenje u budućnosti? Da li je to opasno za evropski fudbal?**

"Od 2018., struktura Lige šampiona mogla bi da doživi dramatične promjene. Moje mišljenje da će podjela, koju je Uefa već usvojila, rezultirati jačanjem najvećih i najmoćnijih klubova iz najvećih i najjačih liga. Učešće bez kvalifikacija za četiri najboljeplasirana tima iz četiri najjače lige, kao posljedicu će imati

smanjenje uloge 'manjih' i 'slabijih' klubova, koji će morati da se suoče sa većim i težim preprekama. Istovremeno, 'jaki' klubovi će postati još jači, a razlika između njih i 'manjih' klubova će se povećati još više. Doći će do prera-

spodjele prihoda, koji će biti povezani sa uspjesima, a ne sa karakteristikama timova i nacionalnih šampionata, kao i specifičnostima tržišta u svakoj zemlji posebno. Mogućnost da se stvori takmičenje u kome bi igrali najveći i najbogatiji klubovi, bez sumnje, podriva stabilnost evropskog fudbala, kao što je nivo takmičenja i mogućnost da 'manji' klubovi dođu do većeg nivoa, igrajući protiv jačih rivala".

preživljavanje".

**U Grčkoj se nedavno dogodio veliki problem, nakon što je zapaljena kuća predsjednika sudske komisije. Kako komentarišete taj incident i da li je vaša organizacija učestvovala u rješavanju problema ovakve vrste?**

"Kao prvo, mora da se razjasni da su svi, uključujući i PSAP, osudili napad na kuću suda već bivšeg prvog čovjeka sudske komisije, kao neprihvatljiv događaj. Zvanično, nije dokazano da je ovaj događaj povezan sa fudbalom. Naš sindikat čvrsto podržava grčku Vladiću u svakom pokušaju da se sprijeći i suszbije nasilje na stadionima i van njih. I više od toga, podnjeli smo predloge, kako što smo radili i

raniye, vezane za ovakve situacije. Serijom akcija, PSAP se bori da učestvuje u promjeni ponašanja i navika fudbalskih navijača u Grčkoj, i njihovog pogleda na fudbal. Nizom akcija, kao što su, prije svega, posjete školama širom zemlje, grčki fudbaleri pričali su sa đacima i studentima, prenosili im poruke da je iznad svega važna ljubav prema i pravu pristup ovoj igri. Najveći problem sa kojim se grčki fudbal suočava jesu kontroverze koje postoje odavno, najviše između najvećih klubova, a koje traju beskonačnim svađama i međusobnim optuživanjima. PSAP insistira na dijalogu svih koji su uključeni u fudbal, a nadajući se da će se čuti naš glas, kako bi se trenutna situacija, koja stvara ružnu sliku o našem fudbalu, promjenila".



**NOVA LIGA  
ŠAMPIONA –  
LOŠ PROJEKAT ZA  
EVROPSKI FUDBAL**

*Šta mislite o novom formatu Lige šampiona, koji bi trebalo da stupi na snagu 2018, ali i mogućnosti da najboljiji klubovi osnuju sopstveno takmičenje u budućnosti? Da li je to opasno za evropski fudbal?*

“To je veoma dobar projekat za velike klubove, ali za male i za slabije lige – veoma loš. Novac koji se dobija u ovakvom takmičenju je ogroman, ali trebalo bi da se raspoređuje drugačije, u korist manjih klubova iz manjih liga. Veliki klubovi postaju sve bogatiji, a u ovakvom sistemu ostali klubovi potpuno gube korak i nemoguće ga je uhvatiti. Mislim da ovo nije održiv projekat, jer nemaju svi iste šanse da se kvalifikuju u elitno takmičenje. To je generalno loše za evropski fudbal”.



**INTERVJU - LUSIJEN VALONI, PREDSJEDNIK ŠVAJCARSKOG  
SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA**

# **PRAVNA ZAŠTITA I ŽIVOT POSLIJE FUDBALA SU NAŠI PRIORITETI**

**L**usijen Valoni je predsjednik švajcarskog Sindikata fudbalera (SAFP). U razgovoru za “Ferligru” kaže da je situacija u fudbalu u jednoj od najrazvijenijih evropskih zemalja – stabilna, ali da sindikat uvijek traži i želi bolje i više.

*Kakva je situacija u švajcarskom fudbalu kada je u pitanju status fudbalera, njihova prava i obaveze?*

“Situacija u Švajcarskoj može da se okarakteriše kao dobra. Naravno da ima prostora za poboljšanje, ali iz perspektive zaštite prava igrača, imamo veoma stabilnu situaciju, sa veoma dobrim ugovorima. Ono što želimo da dostignemo u bliskoj budućnosti je da uspostavimo minimalan nivo zarada. Po našem mišljenju, to je od vitalne važnosti za stabilno takmičenje. Možete da imate najbolje ugovore, ali ako su zarade suviše male onda to nije dobro poslovno okruženje. Švajcarska je mala fudbalska zemlja i prihodi od TV prava nisu toliko visoki poslednjih godina. Ipak, situacija se promjenila i novi, mnogo bolji ugovor o TV pravima trebalo bi da bude zaključen. Očekujemo da će klubovi dobijati više novca, pa zbog toga vjerujemo da je došlo vrijeme da se uspostavi minimalan iznos zarada fudbalera.

Dalje, željeli bismo da izbjegnemo situaciju da profesionalni fudbaler mora da trenira u timovima nižih kategorija, što se ponekad događa. Mislimo da takav status ugrožava i omalovažava sposobnosti fudbalera, tako da želimo da obezbijedimo da svaki fudbaler ima neoborivo pravo da trenira sa prvim timom.

*Da li fudbaleri imaju povjerenje u Sindikat?*

“Da, igrači nam vjeruju. Mi radimo za njih i oni znaju da nas uvijek mogu nazvati za pomoć, posebno kada su u pitanju pravni problem”.

*Koji je najveći problem Sindikata?*

“Svaki sindikat mora da radi na tome da ubjedi sve fudbalere da postanu članovi te organizacije. U Švajcarskoj igrači veoma često mijenjaju klubove. Zbog toga su naše česte posjete klubovima veoma važne. Konstantno moramo da ubjeđujemo fudbalere da je solidarnost veoma važna i da svrha sindikata nije samo da pomogne u pojedinačnom slučaju, niti služimo samo kada postoje problemi. Ovo je zajednička borba da bi svi ostvarili bolje uslove za rad”.

*Imate li neki poseban projekat u planu?*

“U posljednjih 12 godina tradicionalno organizujemo našu gala svečanost, a radimo na tome da od naredne godine to uradimo zajedno sa udruženjem klubova i da proglašimo najbolji tim – zlatnih 11 – koji izaberu fudbaleri. To je novi, interesantan projekat, koji pokazuje da je naša saradnja sa udruženjem klubova veoma dobra i da se podiže na novi nivo”.

Pored toga, imamo ‘Career-Desk’ projekat, koji je veoma interesantan i značajan je jer razvijamo razne mogućnosti kako da pomognemo igračima da naprave karijere u drugim oblastima kada završe da se bave fudbalom. Mislimo da su pravna zaštita i život poslije fudbala krucijalni za igrače i zbog toga se najviše bavimo tim stvarima”.



**C**rnogorska fudbalska liga je na polovini 11. sezone od sticanja samostalnosti. Samo je nekoliko fudbalera koji su tu od početka do dan-danas, koji su suviše od decenije proveli na domaćim terenima, a jedan jedini koji je postizao golove u svakoj od 11 sezona CFL-a!

I bez tog podatka, koji ostaje za knjige i almanah, 37-godišnjem Cetinjanu, sada napadaču Grbala Ivanu Jablanu, pripada nezvanični status simbola domaćeg klupske loptanja.

Mnogo toga se prominenilo od avgusta 2006. godine, igrači su odlazili i dolazili, mijenjali su se klubovi, treneri, navijači... a Ivan Jablan - njegovi golovi i asistencije, njegov karakterističan trk - ostali su kao rijetka konstanta.

- Lijepo je osvrnuti se iza sebe i vidjeti da je ostao neki trag, kakav god da je. Vezan sam bio za našu ligu od početka, možda je to sudbina, ali ne želim ni malo - priča Ivan Jablan u razgovoru za „Fer Igru“.

Za 11 godina je promjenio samo tri domaća kluba. Samostalnu Crnu Goru je dočekao u Petrovcu, ali se već u januaru 2007. vratio u svoj Lovćen, kojem je pomogao da uđe u Prvu ligu.

Na Cetinju je ostao sve do 2012., kada se vratio u Petrovac, gdje je odigrao dvije sezone. U avgustu 2014. prešao je u Grbalj, prošle godine je nakratko opet obukao dres Lovćena, a sada je ponovo u Radanovićima...

I, igrače Jablan još, iako je zašao u 38. godinu.

- Znam da biološki sat otkucava, ako bi se gledale lične karte možda sam i zreo za penziju, ali još ne planiram da se povučem. Onog dana kada više ne budem imao volju da prvi dolazim na trening, i da posljednji dolazim sa njega, kada osjetim da više nam hitrinu i brzinu da se takmičim sa protivničkim igračima, kada više ne budem uživao u fudbalu - ostaviću kopačke, neće mi trebati ničiji savjet ili sugestija. Za sada, još nemam taj osjećaj, i dalje uživam igrajući fudbal.

Iako je odigrao svaku od 11 sezona, Jablan se dva puta oprobao u inostranstvu. Na proljeće 2011. kratko je boravio u Indoneziji, da bi drugu polusezonu 2012. proveo u Vlaznji.

Ipak, CFL-u se uvijek vraćao... Između Jablana i naše lige, uvijek je bila neraskidiva veza.

- To što sam toliko godina u Crnoj Gori možda i nije kompliment, jer se nisam duže zadržavao u inostranstvu, ali sve to doživljavam kao sportsku sudbinu. Kada se

**IVAN JABLJAN, JEDINI IGRAČ KOJI JE POSTIZAO GOLOVE U SVIH 11 SEZONA CFL-A**

# SIMBOL DOMAĆEG FUDBALA

Crna Gora osamostalila, i kada je bilo lakše poći vani, ja sam već imao 27 godina... Prijе toga, kada sam imao 22 ili 23, kada sam bio u najboljim godinama, države su se raspadale i mijenjale, i bilo je puno teže, a možda nisam imao kvalitet da iz tih okvira, iz stare Druge lige u okviru bivše države, idem pravo vani.

U Telekom 1. CFL je već 11 sezona, u crnogorskom klupskom fudbalu još duže. Prošao je bukvalno sve, a jedino što mu nedostaje je veliki trofej. Imaće priliku da ga osvoji na proljeće, njegov Grbalj se plasirao u polufinalu Kupa.

- Izgubio sam 2009. godine u dresu Lovćena finale Kupa od Petrovca, golom u posljednjim minutama drugog produžetka, što me još bolji. Ko zna, možda je ova sezone

prilika da osvojam trofej, što bi bila kruna moje karijere, ali do toga je dugačak put. Prvo treba da uđemo u finale.

Šta god da se desi – Jablan je zahvalan Grbulju.

- Ljudi iz kluba su prije dvije godine imali sluha da me dovedu, kada sam bio na prekretnici. U Petrovcu su procijenili da više ne mogu da igram na tom nivou, a Grbalj mi je produžio karijeru.

Želim da se odužim klubu na terenu, nadam se da to dobro radim i da ću nastaviti u istom ritmu.

Još ćemo gledati Ivana Jablana na crnogorskim terenima. Naredne godine će napuniti 38, a još trči brže, igra sa većim žarom i motivom od nekih 18-godišnjaka...

## NAJLJEPŠI MOMENTI I NAJVEĆA RAZOČARENJA

Najljepši trenuci tokom 11 godina igranja na terenima CFL-a, Ivana Jablana vezuju za matični klub, Lovćen.

- Najradnije pamtim prvi ulazak Lovćena u Prvu ligu samostalne Crne Gore, kada sam protiv Ibra u Rožajama postigao odlučujući gol u nadoknadi vremena. Posebno pamtim i prvi gol Lovćena u eliti, koji sam postigao, pa gol za prvu pobjedu, zatim i gol za prvu pobjedu u gostima... To su mi najdraži trenuci, ta sezona sa predsjednikom kluba Markom Martinovićem, koji nažalost više nije sa nama, sa trenerom Nikolom Rakojevićem...

I najveće razočarenje Jablana vezuje za Lovćen.

- To je svakako poraz od Petrovca u finalu Kupa 2009.

Jablan je za „Fer igru“ pričao i o omiljenim protivnicima, najtežim čuvarima...

- Najviše golova dao sam protiv Mladosti, mislim 13 ili 14, a često sam pogađao i protiv Rudara, Sutjeske, Budućnosti... Najteži protivnik? Definitivno Dečić i njegov šoper Nikola Mihailović. Ne znam zašto, ali nikako mi ne ide protiv njih. Takođe Risto Radunović iz Budućnosti.

**NAJBOLJI GOLGETERI CFL-a**



**ŽARKO KORAĆ**  
Zeta

82



**ADMIR ADROVIĆ**  
Berane,  
Sutjeska,  
Budućnost,  
Mladost

75



**IVAN JABLJAN**  
Lovćen,  
Petrovac,  
Grbalj

73



**IVAN VUKOVIĆ**  
Budućnost,  
Mladost,  
Lovćen

67

Fudbalska reprezentacija Crne Gore dobro je stajala u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Ljubiša Tumbakovića su nakon četiri odigrana kola drugi u grupi, iza Poljske, sa sedam osvojenih bodova.

Pamtice se pobeda u Danskoj, petica kod kuće protiv Kazahstana, remi u Rumuniji. Utisak bio bio još potpuniji da su „sokoli“ sačuvali dva gola prednosti iz Jermenije, da je umjesto poraza stigao barem remi, ali bez obzira - Crna Gora je ostvarila bolji učinak od očekivanog i napravila je dobру uvertiru pred prolječni i jesenji rasplet kvalifikacija.

Ono je što je posebno obilježilo prvi dio ovog kvalifikacionog ciklusa jeste podatak da je dobar dio fudbalera crnogorske reprezentacije ponikao, prošao, ili se čak se potpuno afirmisao - u domaćem šampionatu.

Iako je Crnogorska fudbalska liga, po raznim parametrima, daleko od evropskog prosjeka, upravo je ovaj kvalifikacioni ciklus pokazao da na domaći šampionat treba obratiti pažnju, uprkos svim nedostacima. Broj igrača poniklih u domaćoj ligi, koji su dali značajan doprinos osvajanju sedam bodova u prva četiri kola, pokazuje CFL možda i neopravdano podcijenjena u



## VELIKI BROJ AKTUELNIH REPREZENTATIVACA JE IGRAO U DOMAĆOJ LIGI

# Reprezentacija na CFL pogon

fudbalskim krugovima.

Pobjeda protiv Danske na stadionu „Parken“ u Kopenha- genu 11. oktobra je najdrastičniji primjer - u njoj je, naime, učestvovalo čak devet fudbalera koji su igrali (neki i dalje igraju) u klubovima Crnogoske fudbal-

ske lige.

Na golu je stajao Mladen Božović, aktuelni golman Zete, koji je ponikao je u Budućnosti - dres podgoričkih „plavo-bijelih“ nosio je do 2009., prije nego što je prešao u Partizan, a pod Goricom se i radovao osvajanju

titule.

Defanzivna četvorka iz Kopenhegana (Marušić, Savić, Simić, Tomašević) ne bilježi nastupe u CFL-u, ali se zato kompletan vezni red i napad, sa izuzetkom Stevana Jovetića, dokazivalo na domaćim terenima,

od Kotora do Pljevalja.

Aleksandar Šćekić je do prošle sezone igrao za Bokelj, a kao igrač kotorskog tima je i debitovao za nacionalni tim. Prethodno je igrao za Berane, Jedinstvo i Lovćen. Sada je u turskom Genčlerbirigliju.

Odmah do njega na „Parkenu“ je bio Nikola Vukčević, koji je ponikao u Budućnosti, igrao pod Goricom ne tako davno, do 2014., kada je otišao u Bragu. Kao kapiten Budućnosti pod-

## TEŠKO SE IZ DOMAČE LIGE DOSKORA ULAZILO U REPREZENTACIJU

Toliki broj igrača iz Crnogorske fudbalske lige u reprezentaciji do sada je bio nezamisliv, jer je domaća šampionat bio sve osim takmičenje iz kojeg su se crpili fudaleri za potrebe reprezentacije i nivoa takmičenja kakve su kvalifikacije za SP ili EP.

Malo silom prilika, a malo više zahvaljujući pravom fudbalskom rezonu, Ljubiša Tumbaković je pokazao da ne mora da bude baš tako. A do prije samo nekoliko godina, igrači koji su na bilo koji način prošli kroz Crnogorsku fudbalsku ligu bili su pravi raritet u reprezentaciji. Naravno, bilo ih je na spisku, na klupi ili na terenu, ali vrlo malo u startnoj postavi, posebno u kvalifikacijama.

Jeseni 2010., kada je naša reprezentacija pod Zlatkom Kranjčarom ostvarila najbolji početak kvalifikacija do sada (tri pobjede i remi na Vembliju), ili još kasnije, jeseni 2012., dio najboljeg tima bio je samo jedan fudbaler koji je imao nastupe u CFL-u - golman Mladen Božović.

Ostali nosioci igre nisu osjetili „čar“ elitne crnogorske klupske divizije nakon osamostaljenja, počevši od Pavićevića, Savića, Baše, Jovanovića i Džudovića u odbrani, Pekovića, Drinčića, Boškovića, Simona Vukčevića, Zverotića, Novakovića, Kaščelana i Vlada Božovića u sredini, te Vučinića, Jovetića, Damjanovića, Đalovića i Delibašića u napadu.

Budućnost na probu 2008., iz Bese (Peć) kao totalni anonim, a bilo mu je dovoljno samo pola godine da postane jedan od najboljih igrača lige. Za „plavobijele“ je igrao do 2010. godine, osvojio je i titulu, nakon čega je mijenjaо dresove tri Dinama, zagrebačkog, minskog i moskovskog.

To nije sve, jer su sva tri igrača koja su u Kopenhagenu ušla sa klupe igrala u domaćoj ligi. Vladimir Jovović je do prošle godine nosio dres Sutjeske, sa kojom je osvojio dvije titule i dobio nagradu za najboljeg igrača lige. Nemanja Mijušković je od 2013. do 2015. upisao 50 nastupa za pljevaljski Rudar, dok je Aleksandar Sofranac donedavno igrao za Sutjesku, a prije toga čak pet godina nosio dres Mladosti.

Još dva igrača stasala u domaćoj ligi ubilježila su nastupe u ovom ciklusu - Marko Bakić (ponikao u Mogrenu) je počeo meč sa Rumunijom i ušao u drugom poluvremenu protiv Kazahstana, dok je Stefan Mugoša (ponikao u Budućnosti) ulazio sa klupe u Rumuniji i u Kazahstanu. Dakle, šest igrača

iz prve postave i još pet koji su ulazili sa klupe - dokazivala su se, ili se i dalje dokazuju, na domaćim terenima. Eto zašto dobar početak kvalifikacija vrijeđi još više.

## ONI SU PROŠLI KROZ DOMAĆU LIGU



MLADEN  
BOŽOVIĆ

Sadašnji klub: Zeta  
Igrao za: Budućnost



NIKOLA  
VUKČEVĆ

Sadašnji klub: Braga  
Igrao za: Budućnost



ALEKSANDAR  
ŠĆEKIĆ

Sadašnji klub: Genčlerbirigli  
Igrao za: Berane, Lovćen,  
Jedinstvo, Bokelj



DAMIR  
KOJAŠEVIĆ

Sadašnji klub: Vardar  
Igrao za: Dečić, Zetu,  
Budućnost, Mladost



MARKO  
VEŠOVIĆ

Sadašnji klub: Rijeka  
Igrao za: Budućnost,  
Mladost



FATOS  
BEĆIRAJ

Sadašnji klub: Dinamo Moskva  
Igrao za: Budućnost



MARKO  
BAKIĆ

Sadašnji klub: Braga  
Igrao za: Mogren



STEFAN  
MUGOŠA

Sadašnji klub: Minhen 1860  
Igrao za: Budućnost,  
Mladost



VLADIMIR  
JOVOVIĆ

Sadašnji klub: C. Zvezda  
(pozajmljen Napretku)  
Igrao za: Sutjesku



NEMANJA  
MIJUŠKOVIĆ

Sadašnji klub: Vardar  
Igrao za: Rudar



ALEKSANDAR  
ŠOFRANAC

Sadašnji klub: Rijeka  
Igrao za: Mladost,  
Sutjesku

Prije samo šest mjeseci Fudbalski klub Budućnost nije imao upravu, igrači su prijetili da neće početi pripreme zbog neizmirenih obaveza, spominjalo se čak i da će ekipa igrati evropske utakmice sa omladincima.

Pola godine kasnije Budućnost se stabilizovala na svim nivoima - ekipa je dominantno osvojila jesenju titulu u Crnogorskoj ligi, dok klub nakon duže vremena funkcioniše bez finansijskih i organizacionih dubioza.

- Ni sam nisam očekivao da ćemo imati takav progres u igri, ako se samo sjetim kakvih smo sve problema imali tokom ljeta. Prije svih kadrovskih, jer nas je napustilo nekoliko fudbalera, neki od njih koji su trebali da budu nosioci u igri, a došao je samo jedan, Goran Vučović - kaže trener Budućnosti Miodrag Vučotić.

Njegova ekipa je prva na polusezoni, sa rekordnom razlikom u odnosu na drugoplasirani tim otkada se igra fudbal u samostalnoj Crnoj Gori.

Podgoričani su osvojili najviše bodova (42), ostvarili najviše pobjeda (13), postigli ubjedljivo najviše golova (35), ali i primili najmanje (samo sedam).

- Igrali smo efikasno, atraktivno i napadački, bili smo prvi maltene od početka. Desile su nam se oscilacije u nekim mečevima, ali to je i normalno s obzirom na to da pripreme nismo odradili na pravi način, zbog problema koje ne želim da spominjem, a koji su sada iza nas - dodaje Vučotić, koji smatra da njegov tim može još bolje.

- Ova ekipa može još da se nadograditi. Definitivno je da su nam potrebna pojačanja na nekim mjestima, jer imamo mali fond fudbalera, a posebno ako želimo da se spremamo za neke više ciljeve i ozbiljnija takmičenja.

Fudbalski klub Budućnost je krajem avgusta dobio upravu, koje nije bilo tačno 16 mjeseci. Glavni grad, većinski vlasnik



## PODGORIČKI KLUB SE STABILIZOVAO NA SVIM NIVOIMA

# Novi model Budućnosti

### PLUS I VAN TERENA – PRIHODI KLUBA VEĆI OD RASHODA ZA 13,5 HILJADA EURA

Budućnost nije krenulo samo na terenu, jer je klub u prvih devet mjeseci tekuće godine poslova sa profitom od 13.562 eura. To je navedeno u finansijskom izvještaju objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti.

Poslovni prihodi kluba do kraja septembra iznosili su 860,1 hiljada eura, a rashodi 865,4 hiljade eura.

Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenih iznosili su 455,6 hiljada eura, a troškovi amortizacije i rezervisanja 87,3 hiljade eura. Ukupna aktiva i pasiva kluba procjenjene su na 8,25 miliona eura. Vlasnik FK Budućnost je Glavni grad Podgorica sa 99,98 odsto kapitala.

kluba, preuzeo je na sebe najveći dio dugova koji su se gomilali godinama i povjerio vođenje kluba vlasniku firme „Normal company“ Žarku Buriću i Odboru direktora koji je on formirao.

Za početak - Budućnost se stabilizovala.

- Idemo korak po korak, ne možemo sve da promijenimo odmah. Budućnost kao klub sa istorijom i tradicijom mora da se bori za trofeje i da svakog ljeta igra evropska takmičenja. Neka to bude naš cilj za početak - pričao je tada Burić.

Prvi ciljevi najvjerojatnije će biti ekspresno ostvarni, jer je Budućnost na dobrom putu da osvoji prvu titulu od 2012. godine.

- Ponosan sam na igrače, na način na koji su igrali tokom cijele prve polusezone. Atmosfera u timu je ono što nas posebno krasi, to može da vidi svako ako samo pogleda kako slavimo golove - ističe Vučotić.

Budućnost je najavila procvat i prije nego što je dobila novu upravu. Ljetos, u kvalifikacijama za Ligu Evrope, „plavi“ su eliminisali Rabotnički u 1. kolu i umalo potom napravili senzaciju protiv belgijskog Genka. U revanšu u Podgorici su nadoknadiли poraz od 2:0 iz prvog meča, ali eliminisani su tek nakon izvođenja penala.

- Te utakmice su nam bile smjernica kako treba da igramo i kako da se ponašamo. Dale su nam sigurno i dodatni motiv - zaključio je Vučotić.

Stabilan klub i dobre igre na terenu - jedno bez drugog teško ide, makar na duži rok, a Budućnost je ove jeseni najavila bolje dane.

## KAMPAJNA SINDIKATA PROFESIONALNIH FUDBALERA CRNE GORE Reci NE namještanju utakmica

Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore je i ove, 2016. godine, sproveo kampanju protiv namještanja utakmica u fudbalu.

Kampanja je globalnog karaktera i rezultat je zajedničkog projekta FIFA i FIFPro pod nazivom „Reci ne namještanju mečeva“ (Say No to Match Fixing), a na nacionalnom nivou sprovodi je SPFCG.

Po riječima Željka Janovića, predsjednika SPFCG, ovogodišnje aktivnosti su nastavak kampanje koju je Sindikat započeo prošle godine.

- Prošle godine smo predstavili igračima edukativni film u produkciji FIFA, FIFPro i Interpol-a i imali smo upitnike na ovu tematiku. Ove godine fokus je bio na to da igrači učestvovanjem u kampanji pošalju nedvosmislenu poruku protiv ovog negativnog fenomena. Kampanja ima permanentan karakter i naredne godine imaćemo opet ak-

tivnosti po ovom pitanju - kazao je Janović.

SPFCG je tokom kampanje obišao prvoligaške klubove i predstavio je igračima. Kampanja je još značajnija ako se zna da je Fudbalski savez Crne Gore odnedavno počeo da objavljuje spisak mečeva za koje Uefa sumnja da su neregularne, a dokumentaciju dobijenu od strane Evropske kuće fudbala proslijedena je državnim organima.

- Kao predstvincima FIFPro-a u Crnoj Gori, naša uloga je da kroz edukativne aktivnosti upozorimo igrače, i na taj način preventivno utičemo na njih da se klone potencijalnih zamki na koje ih mogu navesti pokušaji namještanja mečeva. Ovaj problem je uzeo maha u cijelom svijetu, i sigurno se ne može iskorijeniti samo ovakvim poduhvatima. S druge stane, vjerujemo da saradnja različitih institucija i kontinuiran rad na suzbijanju ovog fenomena u budućnosti može dati konkretne rezultate - zaključio je Janović.





**FIFPRO PRVI PUT BIRA I NAJBOLJI ŽENSKI TIM GODINE**

## U glasanju učestvovale i naše djevojke

Edan od prioriteta Sindikata profesionalnih fudbalera u narednom periodu biće promocija ženskog fudbala, na čemu insistira i FIFPro.

Na globalnom nivou dame u kopačkama su odavno velike zvijezde, a od ove godine u još jednoj stvari potpuno ravnopravne sa njihovim kolegama.

Ove godine je, naime, prvi put sprovedeno glasanje za Najbolji tim svijeta u ženskom fudbalu.

FIFPro je napravio listu od 237 fudbaler-

ki širom svijeta. Svi nacionalni sindikati fudbalera su učestvovali u kreiranju liste, tako da se na širem spisku našlo i pet naših reprezentativki.

SPFCG je, zatim, organizovao glasanje u svih pet klubova koji se takmiče u našoj prvoj ligi i ukupno su glasale 74 djevojke.

„I ranije smo imali kontakte sa ženskim fudbalom, osnovali Odbor u okviru naše organizacije, ali ove godine smo se po prvi put bili na terenu i upoznali se sa svim klubovima koji se takmiče u prvoligaškom

takmičenju. Bez obzira na to što ženski klubski fudbal kod nas nije na profesionalnom nivou, uvjerili smo se u entuzijazam i ljubav djevojaka i ljudi koji rade u klubovima prema ovom sportu. Sa naše strane, mi

ćemo promovisati, koliko god je to u našoj moći, crnogorski ženski fudbal i ova akcija je išla u tom pravcu. Ovaj sport u svijetu ima sve više poklonika i sigurni smo da će i kod nas dobijati sve više na popularnosti,“ izjavio je Vladimir Krsmanović, sekretar za međunarodnu saradnju SPFCG.

još dvije velike zvijezde ovog sporta.

Amerikanka Mia Ham je prvi pravi ženski fudbalski superstar. U najboljim trenucima karijere, sada 44-godišnjakinja imala je i unosne sponzorske ugovore sa kompanijama poput „Nike“ i „Pepsi“. Ona je dva puta bila zvanično najbolja – 2001. i 2002. godine, kada je već bila na zalasku.

To što je Ham za SAD, a Marta za Brazil, to je Birgit Princ za Evropu. Njemica je naslijedila Miu Ham na tronu, osvojivši tri puta zaređom Fifinu nagradu – 2003., 2004. i 2005. godine, uz dvije titule prava svijeta i

pet naslova evropske šampionke sa selekcijom Njemačke.

## HAM, PRINC, MARTA – TRI VELIKE SVJETSKE ZVIJEZDE



FIFA od 2001. godine bira najbolju fudbalerku svijeta.

Osam igračica do sada je dobilo to priznanje, a ubjedljivo najtrofejnija je Brazilka Marta, koja je pet puta, i to zaredom od 2006. zaključno sa 2010. godina bila prva dama svjetskog fudbala.

30 - godišnja igračica Švedskog Rozengarda i ove godine je u najužoj konkurenciji da 9. januara bude najbolja.

Uz Martu, među tri fudbalerke koje su se našle u najužem izboru su Njemica Melani Berger i Amerikanka Karli Lojd, osvajačica Fifine nagrade za 2015. godinu.

U ekspanziji ženskog fudbala, pored Marte, stvorene su

FIFPro je objavio nalaze prvog globalnog istraživanja o radnim uslovima u muškom profesionalnom fudbalu.

Cilj globalnog izvještaja je da podigne svijest o realnosti sa kojom se suočavaju fudbaleri – pogotovo oni koji ne pripadaju onima koji čine elitu ovog sporta – u cilju boljeg razumijevanja i poboljšanja uslova u ovoj industriji.

Nezavisno procijenjen od strane Univerziteta u Manchesteru u Velikoj Britaniji, istraživanje je bazirano na odgovorima gotovo 14 hiljada fudbalera iz 54 države i 87 liga u Evropi, Americi i Africi.

Vjeruje se da je ovo najveće globalno istraživanje u profesionalnom sportu korištenjem direktnih podataka učesnika.

FIFPro Globalni upitnik o radnim odnosima imao je 23 pitanja obuhvatajući teme poput zarada, ugovora, transfera, treninga, namještanja mečeva, nasilja, sigurnosti posla, zdravlja, dobrobiti i edukacije.

Istraživanje pokazuje da većina igrača ima kratke i krvake karijere, da se suočavaju sa neredovnim isplatama zarada, neizvjesnom budućnošću i često nisu pripremljeni za život nakon okončanja fudbalske karijere.

Istraživanje je razotkrilo da je zapravo mit da fudbaleri žive visoko privilegovanim životom.

Više od 45 odsto ispitanih zarađuje manje od hiljadu dolara mjesечно, dok samo dva odsto vrhunskih igrača zarađuje više od 60 hiljada dolara mjesечно.

Među ključnim nalazima, 41 odsto igrača je odgovorilo da nisu primili zarade na vrijeme u najmanje jednom slučaju u posljednje dvije sezone, uz kašnjenja koja najčešće variraju od jednog do tri mjeseca.

Fundamentalno je pravo bilo kog zaposlenog da bude plaćen u punom iznosu i na vrijeme, i sa stanovišta FIFPro-a nepoštovanje takvog prava je neprihvatljivo.

“Morate da imate sistem licenciranja koji zabranjuje takvo ponašanje. Takvih već ima na zapadu Evrope i samo treba da ih prepišete. A ako nacionalni savezi nijesu spremni da to urade onda moraš da imaš petlje da im kažeš da njihove reprezentacije neće igrati međunarodna takmičenja ili da ih finansijski kažnjavaš. Novi predsjednik FIFA je najavio da želi da radi na uspostavljanju neophodnih reformi. Ovaj izvještaj mora biti polazna osnova za to“, kazao je generalni sekretar FIFPro Teo van Segelen.

Istraživanjem su obuhvaćeni i igrači Prve crnogorske Telekom fudbalske lige. Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore je navedenu anketu sproveo u maju 2016. godine i

**FIFPRO OBJAVIO REZULTATE PRVOG GLOBALNOG ISTRAŽIVANJA O RADNIM USLOVIMA U FUDBALU**


# Nema svaki fudbaler tri različita automobila u tri različite boje

188 fudbalera je odgovorilo na jedinstveni anonimni upitnik.

Istraživanje je pokazalo da je više od 50 odsto fudbalera iz crnogorskih klubova prijavilo kašnjenje u isplati zarada. Po tom parametru Crna Gora je na 17. mjestu, a slabije rangirani su, recimo, Turska, Rumunija, Slovenija, Srbija, Malta, Kazahstan i Grčka.

Istraživanjem su izuzete najbogatije fudbalske zemlje poput Engleske, Španije i Njemačke, iz razloga što FIFPro nije želio da ubrajanjem najvećih stvara lažnu sliku, ljepu od realne.

“Nema svaki fudbaler tri različita automobila u tri različite boje. Potrebne su hitne promjene“, rekao je Van Segelen.



Cijeli svijet potresla je tragedija u kojoj je nastrandalo 19 fudbalera brazilskog Šapekoensea.

U avionskoj nesreći iznad Kolumbije izgubili su živote igrači, koji su putovali na finalni meč Kopa Sudamerikane.

Fudbalski svijet ujedinio se u bolu za njihovom nesrećnom sudbinom, a potresne slike navijača, rodbine i prijatelja nastrandalih mladića samo su povećale tugu i pokazale težinu ove tragedije.

Fudbalski svijet se, međutim, ujedinio i u solidarnosti.

Emotivnim porukama, najveće zvjezde svjetskog fudbala, i sporta uopšte, oprostile su se od kolega, koje nikada nisu upoznale, protiv kojih nikada nisu igrale...

Nesuđeni rival Šapekoensea u finalu Kopa Sudamerikane – kolumbijski Atletico Nacional – odmah je predložio, a Južnoamerička fudbalska konfederacija i formalno prihvatala predlog da se brazilskom klubu dodijeli pehar tog takmičenja.

Brazilска fudbalska konfederacija potvrdila je da neće dozvoliti da tragedija ugasi klub, koji je posljednjih godina bio u velikom usponu, koji je tek počeo da "živi" na najvećoj sceni.

Sve utakmice nacionalnih šampionata, ali i Lige šampiona i Lige Evrope, počele su minutom čutanja u znak počasti za izgubljenim životima fudbalera Šapekoensea.

Cijeli fudbalski svijet ujedinio se i uzviknuo:

FORCA CHAPE!



## TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA FUDBALSKI SVIJET

# FORCA CHAPE



## SARADNJA FSCG I SPF CG

# ZAJEDNIČKA BORBA ZA PRAVA IGRAČA

Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) i Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore (SPFCG) potpisali su početkom decembra izmjene i dopune Memoranduma o saradnji. Potpisivanju je prethodio sastanak Odbora za socijalni dijalog, na kojem je konstatovano da je postojeći Memorandum opravdao svrhu i očekivanja, te da su se stekli uslovi da strane potpisnice svoju saradnju dodatno unaprijede, pogotovo u dijelu zaštite statusnih prava profesionalnih fudbalera.

Tokom sastanka se, kroz kompromis i uvažavanje crnogorske fudbalske realnosti, došlo do optimalnih rješenja za unaprijeđenje

profesionalizma u našem fudbalu i efikasniji rad Arbitražnog suda FSCG što je u zajedničkom interesu svih aktera našeg fudbala.

S tim u vezi, iz Sindikata profesionalnih fudbalera su najavili da će uputiti prijedlog Izvršnom odboru FSCG da se od naredne sezone u okviru sportskih kriterijuma uvede minimum broja igrača sa profesionalnim ugovorom u klubovima 1.CFL.

Takođe, članovi Odbora su saglasni da ima prostora za unaprijeđenje efikasnosti rada Arbitražnog suda FSCG i zbog toga će SPFCG uputiti FSCG prijedlog o izmjeni Pravilnika Arbitražnog suda u cilju povećanja efikasnosti njegovog rada.

**KONGRES FIFPRO ODRŽAN U KOSTARIKI**  
**Jačanje veza za Fifom kroz globalni kolektivni ugovor**

Od 8. do 10. novembra u San Hozeu, Kostarika, održan je Kongres FIFPro.

Izlaganja i diskusija prisutnih su išli u pravcu ukazivanja sve izraženiju finansijsku nejednakost u fudbalu, počevši od sve izraženije razlike između klubova, a samim tim i igrača.

Konstatovano je da i najavljenе izmjene modela evropskih takmičenja idu u prilog bogatim klubovima, što sa druge strane postavlja sve veće barijere klubovima iz slabije rangiranih liga da dođu do završnica velikih takmičenja. Tokom Kongresa je bilo riječi o značaju edukacije fudbalera i njihove svojevrsne pripreme za život nakon okončanja profesionalne karijere. U sklopu Kongresa je organizovana specijalna panel diskusija o značaju kolektivnog pregovaranja na međunarodnu saradnju.

Istaknuta je potreba za globalnim kolektivnim ugovorom između FIFPro i FIFA, koji bi postavio osnovni standard za kolektivne ugovore na nacionalnom nivou. Druga panel diskusija je bila posvećena ženskom fudbalu, koji po riječima učesnika ima svjetlu budućnost i sve više se djevjaka širom svijeta opredjeljuje za ovaj sport. Gosti na kongresu, predstavnici FIFA, su predstavili novu viziju funkcionalisanja ove krovne fudbalske asocijacije, čiji rad bi, po riječima Džejmsa Džonsona, novog direktora za odsjeka za profesionalni fudbal, trebao da bude transparentniji i efikasniji.

SPFCG su na Kongresu FIFPro predstavljali Željko Janović, predsjednik i Vladimir Kršmanović, sekretar za međunarodnu saradnju.



## MEMORANDUM O SARADNJI SINDIKATA SPORTA I JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA

# Zdravlje i zdravstvena zaštita moraju da bude prioritet

Podgorici je početkom oktobra potписан Memorandum o saradnji između Sindikata sporta Crne Gore i JZU Dom zdravlja Podgorica. Ovaj važan dokument, prvi ovakve vrste u crnogorskom sportu, usaglašen je nakon okruglog stola na temu „Potreba za unapređenjem zdravstvene zaštite u oblasti sporta i sportske medicine, te aktivnosti na podizanju svijesti zdravih stilova života, značaju sporta i fizičke aktivnosti za zdravlje građana.

„Potpisivanje Memoranduma je nastavak svega što smo radili i što ćemo raditi, kada je u pitanju zdravstvena zaštita sportista na teritoriji Glavnog grada i čitave države. Veoma je bitno da se zdravstvena zaštita sportista odvija kroz institucije

tako i rekreativaca.

Memorandum o saradnji trebalo bi da obezbijedi efikasniju primjenu mjeru na jačanju saradnje na unapređenju, kako primarne zdravstvene zaštite, tako i međusobne saradnje na planu primjene savremenih naučnih dostignuća iz oblasti sporta i sportske medicine, te aktivnosti na podizanju svijesti zdravih stilova života, značaju sporta i fizičke aktivnosti za zdravlje građana.

„Memorandum smo potpisali sa zajedničkim ciljem, a to je stvaranje uslova za efikasniju zdravstvenu zaštitu sportista. Odredili smo pravce i obavezali se da kroz sistem omogućimo svima koji se bave sportom, bez obzira na uzrast i nivo bavljenja, adekvatnu zdravstvenu zaštitu“, rekao je na kraju Željko Janović, predsjednik Sindikata sporta.

Memorandum ima veći značaj u odnosu na slične koje smo potpisali, jer se odnosi na zdravje mladih ljudi - sportista - i učinimo sve kako bi ga promovisali i priveli namjeni,“ rekao je dr Milovan Jovanović, pomoćnik direktora JZU Dom zdravlja.

„Memorandum smo potpisali sa zajedničkim ciljem, a to je stvaranje uslova za efikasniju zdravstvenu zaštitu sportista. Odredili smo pravce i obavezali se da kroz sistem omogućimo svima koji se bave sportom, bez obzira na uzrast i nivo bavljenja, adekvatnu zdravstvenu zaštitu“, rekao je na kraju Željko Janović, predsjednik Sindikata sporta.

"Niotkud – moja priča", naziv je biografije jednog od najzanimljivijih i najneobičnijih fudbalskih ličnosti, koje su se pojavile posljednjih godina.

Njegovo ime je Džejmi Vardi. On je inspiracija, primjer, neko ko zaista može da kaže da je došao niotkud, sa dodatkom – da je napravio velike stvari.

Sa 28 godina momak rođen u Šefildu postao je zvijezda, prešavši put od klasičnog autsajdera, igrača koji nije imao perspektivu, a koga je samo ljubav prema fudbalu odvratila od namjere da prestane da igra fudbal.

Kada je imao 16 godina rečeno mu je da više nije potreban omladinskom pogonu Šefild Vendsija.

Koliko je samo mladića njegovog godišta čulo nešto slično, koliko je zastalo već na prvoj prepreći.

Ne i Vardi...

Iz matičnog kluba, nekadašnjeg prvoligaša, prešao je u nižerazredni Stoksbridž. U tom klubu je odigrao prve utakmice u seniorskoj konkurenciji - 2007. godine u osmom rangu engleskog fudbala. Igrao je za 30 funti nedjeljno, a s obzirom na to da nije mogao da živi od fudbala, paralelno je radio u fabričkim medicinskim proteza kako bi mogao makar da plaća račune.

"Radio sam i po 12 sati, žurio na treninge, a često sam jeo samo jednom i to kasno uveče hranu iz prodavnica na benzinskim pumpama", sjeća se Vardi.

Život na takvom nivou često donese i probleme druge vrste. Baš te 2007. njegova karijera mogla je i da se završi, jer je zbog tuče u pubu osuđen da šest mjeseci nosi elektronsku narukvicu.

Svakog vikenda je morao da se javlja u policijsku stanicu do 18 i 30, zbog čega nije mogao da igra na većini gostovanja. Nekada bi, sjeća se, odigrao samo prvo poluvrijeme ili prvi sat vremena utakmice, a zatim se brzo tuširao i automobilom žurio da se javi policiji.

"Samo sam branio prijatelja, koji je bio napadnut", kazao je Vardi.

Na takvom nivou takmičenja i za novac koji se izdvaja za igrača ovakvi "ispadi" nisu neoprostivi, pa je Vardi za tri sezone u Stoksbridžu 107 utakmica i postigao 66 golova.

Tada je prešao u Halifaks, klub koji je igrao u sedmoj ligi, za 15 hiljada funti, a nakon samo jedne sezone, u kojoj je postigao 27 pogodaka na 37 mečeva, napravio je prvi veliki skok - u Flitvud, petoligaša.

## NAPADAČ LESTERA KAO INSPIRACIJA

# Pravo niotkud – kako je Džejmi Vardi od anonimca postao zvijezda



poslije toga nisam ni pomislio da će preći u Lester iigrati za reprezentaciju", rekao je Vardi.

Srećom po Vardija, stvari u engleskom fudbalu funkcionišu ovako – Flitvud je bio ambiciozan klub, dobro organizovan, imao je ambicije da iz konferencije uđe u tzv. fudbalsku ligu, koja počinje od četvrtog ranga, pa su te sezone, a u pitanju je sezona 2011/2012, da kle, ne tako davna prošlost, na stadionu Hajberi viđani skauti 40-ak klubova, među kojima i predstavnici Premjerligaša.

A među njima bio je i Roj Hodžson, doskora selektor Engleske, a tada izaslanik Vest Bromvič Albiona.

Malo ko je mogao i da pretpostavi da će se nepune četiri godine kasnije ukrstiti Vardijevi i Hodžsonovi putevi.

U trenu-

cima kada je

Vardi rešetao mreže u šampionskoj sezoni Lestera, engleski mediji su pisali kako je Hodžson tada savjetovao čelnike Vest Broma da kupe anonimnog napadača iz pete lige, koji je a 36 utakmica postigao 31 gol.

Lester je, ipak, bio klub koji je imao petlju da amatera od 25 godina pretvori u profesionalca i da Flitvudu plati million funti za obeštećenje, što je najveća suma koju je jedan klub ikada izdvojio za fudbalera iz pete engleske lige.

Za Vardija je prelazak u ozbiljnu priču bio težak i bolan, ali bila je to šansa na koju je cekao cijelog života.

"Lisice" su tada igrale u drugoj ligi, a Čampionšip je fizički i psihički izuzetno naporno takmičenje.

Adaptacija je bila dugačka, a forma mu je sve vrijeme padala. Navijači su ga kritikovali do te mjere, da je Vardi u jednom trenutku razmišljao da prestane da se bavi fudbalom.

Tada je proradila veza između njega i trenera Najdjela Pirsona, koji je, poput Vardija, rođen u Šefildu. Ubijedio ga je da ostane u klubu, a Vardi mu je vratio golovima. Sa 16 pogodaka bio je najzaslužniji što je Lester izborio je promociju u Premijer ligu.

Klub i trener nisu dugo čekali da mu ponude novi ugovor, koji ga je vezao do ljeta 2018.

U debitantskoj sezoni u Premijer ligi dao je pet golova, ali su neki od njih, poput onih protiv Vest Bromvič Albiona ili Barnilja, bili možda i odlučujući u borbi za opstanak

Roj Hodžson, koji ga je gledao dok je igrao u petom rangu, pozvao ga je u reprezentaciju, a debitovao je u maju 2015. zamjenivši Vejna Runija 15 minuta pre kraja meča sa Republikom Irskom.

Prošla sezona je poznata svima koji i površno prate fudbal, jer je Lester bio tema u svim svjetskim medijima, a o čudu sa King Pauer stadiona nije se pisalo i pričalo samo na sportskim stranama i emisijama.

Takve uslove dobio je od Lester, a mogao je da prode i bolje da je prihvatio transfer u Arsenal. Arsene Wenger ga je želio, bio je spremjan da plati

22 miliona funti, koliko je iznosila njegova otkupna klauzula, ali je Vardi rekao – ne.

"Razmišljao sam nekoliko dana, po nekoliko sati i srce je uvijek govorilo da ostanem. Na kraju je i razum rekao isto. Lester je moja kuća, Lester je klub koji mi je dao šansu i vjerovao u mene", kazao je Vardi.



## OD 30 DO 100 HILJADA FUNTI NEDJELJNO

Prije devet godina, Vardi je igrajući fudbal zaradivao 30 funti nedjeljno – od juna ove godine, njegova nedjeljna plata je 100 hiljada funti. Na godišnjem nivou iznosi 5,4 miliona.

To je bila prelomna sezona u njegovoj karijeri. Imao je 25 godina.

U vremenu kada dječaci od osam ili devet godina postaju članovi fudbalskih akademija velikih klubova, kada sa njima rade treneri zaduženi za svaki dio fudbalske igre, Vardijev put je podsjećanje kako je nekada bilo.

Danas je na vrhunskom nivou teško naći igrača, koji nije prošao kompletan proces u mlađim selekcijama, već je morao da se bori za mjesto pod suncem, igrajući na najnižem nivou, sa i protiv klasičnih amatera.

Takav put imali su, podsjećali su engleski mediji, asovi poput Džona Barnsa, Jan Ralja, Sjuarta Pirsa, Lesa Ferdinanda i Krisa Vodla.

"Znali smo da je Vardi pravi čovjek. Imao

je glad, želju i upornost", kazao je predsjednik Flitvuda Dejvid Bosomvort, koji je sa Vardijem dogovorio platu od 850 funti nedjeljno.

"Mnogi igrači kažu da im je fudbal samo posao, ali kod mene nije tako. Uživao sam i uživam u svakom minuti koji provedem na terenu. Kada sam igrao za Halifaks nisam ni pomicao da će stići do Konferencije,



# FIFPro

## World Players' Union



## Kontaktirajte nas

Džan 14, 81000 Podgorica  
Tel: 020/513-531  
Fax: 020/513-531  
e-mail: sindikat@spfcg.org  
e-mail: spfcg@t-com.me  
web: www.spfcg.org

Predsjednik SPF CG

Željko Janović  
Tel: 068/813-451  
e-mail: zeljko.janovic@yahoo.com

Međunarodna saradnja

Vlado Krsmanović  
Tel: 068/813-426  
e-mail: vladok2002@t-com.me

Advokati

Filip Jovović  
Tel: + 382 67 406 460  
e mail: filip.j.jovovic@gmail.com  
Aleksandar Kovačević  
Tel: 069/369-101  
e-mail: aleksandar@advokati.me